

TLALEHA DITLOLO TSA MOLAO TSA LEKGETHO KAPA TSA BOLAODI BA MEEDI

Re batla ho o nolofaetsa ho tlaheha ditlolo tsa molao tsa lekgetho le tsa bolaodi ba meedi. Ebang o batla ho tseba hore ka ketsahalo e belaetsang re bolela eng, [tobetsa mona](#). Re bile re entse foromo ya inthanete eo o ka e tlatsang. Ke sefe seo o lokelang ho ba le sona pele o qala?

- Ho bohlokwa ho ba le nomoro ya ID mmoho le nomoro ya Referense ya Lekgetho ya motho eo o mo tlaehang. Feela seo ha se sa bohlokwa hakaalo. Le nomoro ya ngodiso ya koloi e ka thusa
- Re tla o botsa hore na tlolo eo ya molao e mabapi le lekgetho la kgwebo, lekgetho la motho ka bonnotshi ba hae kapa ya bolaodi ba meedi na
- O tla etsa qeto mabapi le hore o batla ho dula o sa tsejwe kapa tjhe
- Empa foromo ena o ka e tlatsa ha bonolo:

[Ebang o batla ho tlaheha ketsahalo e belaetsang, tobetsa mona.](#)

Ka kopo hlokomela: Ebang o fumana mathata a ho bula foromo, mohlala ebang foromo e se na letho ka mora ho tobetsa 'Continue' leqepheng la pele, sena se ka bolela hore browser ya hao ha e sebedisane le foromo ya Adobe Flash (PDF). Di-browser tse tsejwang ka ho se sebedisane le diforomo tsa Adobe di akga ka hare Chrome, Safari (Apple) le Edge. Ho bona mokgwa o atlehileng wa ho boha di-PDF ka hara di-browser, [boha ditaiaso tsa rona tsa nyalano](#). Foromo e sebetsa hantle ka Internet Explorer (version 8+), Mozilla Firefox le Safari ya Windows. Ka kopo hlokomela hape hore ebang o batla ho hlomathisa ditokomane tsa tshehetso tlaehong ya hao e mabapi le diketsahalo tse belaetsang, o tla hloka [mofuta wa moraorao tjena wa Java](#).

O lokela ho tseba hore ha re no kgutlela ho wena ho o beha sehlohlolong ka ditaba hobane ha re buisane ka merero ya lekgetho la motho e mong le mang kapa mang. Feela tseba hore seabo sa hao ke sa bohlokwa mme re tla dula re shebane le taba ena. SARS ha ya dumellwa ho fana ka tlaleho ya hore ditaba di ntse di tsamaya jwang, le hore na setheo se tlasa diphuputso kapa tjhe. O tla lokela hore o be le mamello mme o dumelle metjha e nang le ponaleto eo SARS e qadileng ka yona ho nka nako e hlokehang sebetsana le ditlaleho tse fumanweng.

Lesedi la hao le bohlokwa ho rona. Ke ntho e nepahetseng ho tlaheha ditlolo tsa molao tsa lekgetho.